

l32_rusub_2

(TMN9pW8VpyfXKaLFTL1tr6tbjhYTkvs9tC)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_rusub_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_rusub_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_rusub_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_bhsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Rightarrow (k3_xboole_0 X0 X1 = X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_bhsp_1 \\ & X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_rusub_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. (m1_rusub_1 X2 X0) \Rightarrow (r1_tarski (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\ & (k1_rusub_2 X0 X1 X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 \\ & X0) \wedge (v2_rlvect_1 X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v5_rlvect_1 X0) \wedge ((v6_rlvect_1 X0) \wedge ((v7_rlvect_1 X0) \wedge ((v8_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v2_bhsp_1 X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))) \wedge ((m1_rusub_1 \\ & X1 X0) \wedge (m1_rusub_1 X2 X0))) \Rightarrow ((v1_bhsp_1 (k2_rusub_2 X0 X1 X2)) \wedge \\ & (m1_rusub_1 (k2_rusub_2 X0 X1 X2) X0)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 \\
& X0) \wedge (v2_rlvect_1 X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v5_rlvect_1 X0) \wedge (v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 \\
& X0) \wedge (v2_bhsp_1 X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))) \wedge ((m1_rusub_1 \\
& X1 X0) \wedge (m1_rusub_1 X2 X0)) \Rightarrow ((v1_bhsp_1 (k1_rusub_2 X0 X1 X2)) \wedge \\
& (m1_rusub_1 (k1_rusub_2 X0 X1 X2) X0))
\end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (v2_bhsp_1 \\
& X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_rusub_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2. (m1_rusub_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. ((v1_bhsp_1 X3) \wedge (\\
& m1_rusub_1 X3 X0)) \Rightarrow ((X3 = k2_rusub_2 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (u1_struct_0 X3 = \\
& k3_xboole_0 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X2))))))
\end{aligned} \tag{5}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\
& X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\
& ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (v2_bhsp_1 \\
& X0) \wedge (l1_bhsp_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_rusub_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2. (m1_rusub_1 X2 X0) \Rightarrow (u1_struct_0 (k2_rusub_2 X0 X1 \\
& (k1_rusub_2 X0 X1 X2)) = u1_struct_0 X1)))
\end{aligned}$$